





# PICHÒTA FLOR

l'herba es totjorn mai verda autre part, pichòta flor

dins de garigas exòticas  
d'isclao de ton enflaça  
rò lei montanhas de seura  
d'un volcan alvenchat  
dins lei prats sens estaca  
d'un parlaire parlant  
dins lei promesas dau vent  
e l'idea qu'es mai doc  
dins la debuta denc autrei  
que dins lei braç dau pacient

mimosa pudica em dé ieu  
esconduda dei vistás e dei direcs  
quites ara l'ombrum de laubre viell  
quites ara l'ombrum quet'estola  
per de prats embelits onte lo solen tusta  
autra part es totjorn mai chucós  
autra part es totjorn mai doc  
que lei peirras rufas de la vida cada jorn

pichòta flor creissuda dau betum  
veirem Belém belèu e sei doçors de pastel  
pichòta flor dei barris de casteu  
naissuda un jorn dins meis viells de castanha  
ai pas tant lamarum dei morelas  
aimi mai lo gost just de l'amor UN  
gost que morre a l'ombrum moderne  
siáu l'ome demorat dei morrel-porcins  
pichòta flor de saladèla  
au calabrun te vènon casar ma bèla  
aquelei barjacaires au beu parlar  
dei prats mai verds  
mai siáu lo ralh de la luna  
siás regina de la feruna de luenh  
son casaires de mantunas  
demòri ieu sens geina lo rei de tu, luna

de l'ancia èra lassa porriá esser silenci  
o'avaliscar e laissar l'astré entre aiá,  
mon pomastre quand descansi  
pichòta flor mai  
l'ombra e lei còdols que fugisseos  
t'an gardada dei becs  
deis auçous de maganha  
e denc secat amor que n'es pas  
que te cuelh un ser per te laissar tombar  
tre que l'odor doça se'n va

e sovent lei floretas  
que se sòmian flirtadas  
acaban en boquet  
embé d'autrei flors secas  
qu'an quitat seis amors  
per una erba mai verda  
dins un prat inventat

## REI DE LA LUNA

« ai enregat lo carrairon  
que me disián menar  
vers la dralha reiala  
e tu tanben n'agantes un  
trepidissa cambada  
en subre dei rodans  
ai estrassat ma ropa  
ai bartassades  
e ponhut de sang viu  
tot un long pergamin »

(Jörgi Rebau)

dirai un mòt vengut deren

Siáu lo rei de la luna  
Siás reina de la feruna  
Siam leis armas de l'amarum  
Leis aigas de la paluna  
Leis anges desseparats  
De ce que pareis sens masca  
Siam leis èssers parats  
Dei plagas de  
Sa majestat dei moscas  
  
Siás regina de lutz  
Siáu rei de gaire pus  
Siam enfants de mon taisum  
Enfin l'aire de tu  
Lei reires e sei patents  
D'aquestei paraulas foscas  
Son leis inseparats:  
Lo sens aparat dei mòts  
Que naissen dins ma boca

còr:

siáu de lutz, gigant de papier  
siáu lo rei perdut dei joms excafats



tèxta a cordurar de seda  
terra veusa testa seca  
l'est per madurar la lenga  
dins la seura pas de deca  
ma man coma la leça de lei  
e dins mon còr paubi cada mòt  
dins un parlar d'eleit  
siáu lo rei de la luna  
so beiran decauput  
ancian saberut que scap pas  
comptar leis estelas  
èri dei gigants  
qu'an pas paur dau lendeman  
ara siáu un enfant  
bateù sens vila  
e sabi pas coma  
far sens éla

es coma per  
s'envolar sens alas  
es coma perdre la vista  
perderi ma fortuna  
sus de camins tòrts  
e ara dins mon còr  
i a pas gaire d'uman  
viuu fugir lei gens  
e dins meus uelhs  
passa lo temps  
e siáu pas rei de ren  
annin s'acaba mon cant

repic

parli dau mau de ma lenga  
de tu que t'alluches  
dei frenas valentas  
e dei móts de l'amor que va luenh  
ò nineta faguem lei maletas  
podem partir ensens  
estre inhalhents  
ò polida siguem l'esteo  
fan que puo ren nos arreste  
dins un chale nupcian  
la calor de Caiena  
e la lutz egipciaina  
quand eri minot  
coma per oblidar  
dins un sòni callent  
que siam eliminats  
dins un chaple viciós  
e pas televiat  
siam lei reis de l'arena  
transformats en betum  
porriam partir e sens  
patir ensens

e denoa perdre de temps  
viute simpatic  
porriam de fixar  
mai en pratica  
parlam dau mau que nos tanca  
de ieu que m'etiqui  
de tu que t'escapes  
de se remembrar lo temps  
qu'eri rei d'Itaca  
siau l'òme dei mila torns  
aimi lo temps passat embé tu  
siau regina de l'iscla  
ai popas liscas siau ma Calipso  
per lei mars passari tant d'ancias  
per tornar veire teis uelhs  
aguèri tant fe,  
fagueri tant cants  
l'amor de luenh  
dei temps ancians  
e siau pus ren de tot  
vist que siau pus rei de tu.

repic

« Auriáu aimat de te donar la man  
quand ton cèu se fai bas, mon amic  
quand lo freg monta e te nega lo còr  
e t'escana la vòtz e lo crid »

Miquela

# LEIS ALAS DAU TEMPS

• Ai eocrich quaquei mòts  
• Sus leis alas dau temps  
• Leis armas son tant  
Escaras de còps

• Me faguèri mindòt  
Sus lo vent dau desert  
• Dau temps dau despart  
Vengueri pitòt

• Me'n anèri tant luenh  
• Sens comptar lei sasons  
E coma un resson  
Tornèri mai bon

• Faguèri de vòts  
M'be lei mans e leis vèlhas  
• Lisqueta anvech  
Sard vèi lo moment

l'a de gens que sabon  
coma lo temps passa  
e ieu va sabi pas  
coma lei tempestas  
passan sus la vida  
e ieu va sabi trop  
s'ai paur es de dire  
"te'n fagues pas"  
l'a de gens sens saber tant  
coma d'argent sens sabor  
se siam ensens es que l'a  
de sens encara  
que siam d'aquelai gens exencions  
fau que me'n vagiu svau  
per tornar coma un magician  
qu'andin en set signes de ieu  
Sauprins au siáu e ligats coma siam  
l'aura pas de tempesta en ton sen  
resta ben coma siam

fau qu'aguerriam fisanga  
coma nautei fem  
per tres cents ans au rem, nos,  
bèla doça filha luenh  
la vida simple de quand eriam enfants

dins lo temps dei jorns d'avans  
plegariam d'aucuns de papier  
sus leis alas dau temps

t'espèrit tant coma que la calma  
venguerre dins ton esperit  
e qu'espeliue lo cant  
de ton còr ferit en mila flors  
per veire ton sorrire coma lei amics fan  
passar ma man sus ta gauta freqüeta  
coma lei gens de l'amor fan  
siam tu e ieu ensens  
lei gens d'una legenda dau Corassan

# PENSARAI EN TU

ai d'imatges sus mei dets  
plagas de veritat  
puèi que  
sabi lei mots que dies pas  
toei lei mots de ton jardín secret  
lei paraulas pregondas  
de ton cor  
vien tai penas dien tai que  
(en barrant lei velhs)  
fariam melhs de te laissar  
perqué nian l'imperior de ton cor  
ai d'imatges sus mei dets plagas de veritat  
puèi que  
sabi lei mots que dies pas e

Me'n anirai comptar lei sasons den tu  
Embé lo monde davans lei velhs  
Pensarai en tu  
Teoperarai detras lei mars e lei rius  
Caminarai avana e puèi  
Pensarai en tu

a como é bom a gente amar  
quando tem jeito pra dá  
um amor firme a você

a tua face mimosa  
os teus lábios cor de rosa  
teu olhar me seduziu

Eu irei contarci estações sem você  
Com o mundo na frente dos olhos  
Vou pensar em você

Esperarei por você através do tempo  
Seguirei em frente e depois  
Vou pensar em você



# MA CANÇON

Ai jamai pogut dire ma cançón  
ai d'arena dins lo pitre  
mon còr ne'n beguet de lletres  
es carema dins mon astre  
monarca devengut pastre  
Paris pas vist  
faguèri de tu mon Elena  
passeri la mar en cadenes  
laisseri totèi mei penas  
canti lei mots de silènci  
mots naissuts de l'ancia  
de seda distància  
fau de veus de tei paraulas perdudas  
voliau de palau e d'òrts imbé de pavons  
pas d'espatentaus  
es pas mentau  
ma paure es pacienta  
l'espaci entier es d'aurs  
aimi pas leis espaimes  
e lei laissi pas m'amudir  
l'espèr en ieu es tòrt

livre dei remembres dins ma testa  
lo soleu sus lei piramidas  
te, prenguerí tu per mon amira  
eres pas lesta tu mon amiga  
ton odor m'adlapa ton ombra pacienta  
fa venir lo calamèt  
siáu l'est a combatte, ma lenga polida  
despareisse talament  
monarca devengut tigre  
dins l'arena voli viure, monaca devengut liura  
voliau de palau e d'òrts imbé de pavons  
pas d'esser pas ben tant sentimentau


ropic

ai pas de temps per la crenta  
regacha quand monti la penda  
es ara que l'abandon tempta  
ma lenga perduda es encenta  
ai mai de mila ans de mestreja  
dei mots e dei sons dins lo calamèt  
siáu en equilibri estrechí l'espaci  
de Tupac a Trencavèn

ai l'arma faramina siam lei reis d'aur de la pròsa dicha  
dino lo còr ai famina bòrd que fugissem son idor  
canti lei mots de familha  
la lenga dei reïtes camina  
creissi talament  
siam aquí per ganhar l'acarament  
fau de fuitas aparentament  
credon que siáu novici lo viu l'an  
fan la farça faussa / facilitat  
men garci èsser mestre / difiale  
fau que me'n vagui suau  
tornar coma un Caravagi  
vagueji trobar clus lo bagatge  
cantariáu en arameu  
fastar ton gost caramela  
ta boca chucosa de meu  
voli me negar en èla  
ton retrach me regala  
mon pitre la plaga la bala  
l'care se cramèt leis alsos  
voli meregar en èla  
i a mai de mila ans de destruccio  
de tot ce que siam fa encara manu



« Mas ieu entant pichonet  
voli viure, voli estar drech »  
Mauris, texte d'Alan Pelhon




Vòli

lei contorns de ta pèn  
lo meu doç de ton tot  
lo gost d'un tu nusa  
mon desir banha  
la luxor de tei gestes  
la línia de ton èsser  
la doçor lèsta de tei móts  
lo balançet de teis ancas

Vòli te far dansar sus la poncha de mei móts  
Vòli frustar tei bocas 'mbé ma lenga  
Vòli tastar lo chuc de ton arma  
Vòli sentir ton pitre que batèga

l'odor de ton pitre  
la moissor de ton pietz  
l'esquilk de tei manilhas  
ma doçor ganha  
la calor en tu lèsta  
ima e chucosa  
lei colors que ton cors desenxa  
me fan lingveta d'èsser en tu



ven embé ieu passar ta vida  
ven embé ieu passar ton temps  
vòli ieu t'abraçar tu polida  
totjorn  
abrar tei dobles e tei popas  
escafjar tei paurs  
dealivrar ton gaug

Vòli

te far dansar  
sus la poncha de mei móts.

Vòli

frustar tei bocas  
'mbé ma lenga

Vòli

tastar lo chuc  
de ton arma

Vòli

sentir ton pitre que batèga



## CAMIN DE L'ESTÈLA


sus lo camin  
èri solet  
dins la sornièra  
rason perduda  
èri esban de la luna  
encadenat ai luganás  
de l'infern

sus lo camin  
recontrèri  
la menagiera  
de la fortuna  
- Vauquí la dona de la lutz  
que m'a donat l'estèla  
de l'esper

es èla que laissa  
la calma se fer  
quand l'arma s'affana  
l'estèla

plorari pas  
sus ma fada sorna  
lo temps passava  
coma se vei la lutz  
dintre la sombror  
deu potz

ais oras estrechias  
lo retrach fach  
d'ombnm  
caminari negre  
e ros entre la pausa  
rifa d'un aicèr  
el aiguanha lisca  
d'un era estelat



# LO BAUG

davans meis velha i a un baug  
e li vieu la solesa dei enfants  
sens amor

s'i fan son niv au mai aut  
sens amor

li an mls ua ce que li fa meu  
e te dien la promessa dei enfants  
Sens amor  
que sarán vius sens ayer paur  
de totjorn

fan de bei espaventaus  
embé lei escomesas que li fan  
seis anyaus  
se'n van tai livres dei manus  
del amor



Partirem

Per de matins docets  
Coma se la vida tota era lo tocar  
De tai dets dintre ell' micus man desvelhats

Partirem

Per far batista  
Ai vents de facia

Lei brac duberts  
Sens crónher l'aura  
Ni sa caressa

# TEMPS DEI SÒMIS

بصري يا عين بصري  
في مليون نفس  
بعتمة عيوني  
عم تشكي من سواد النور  
في حلم مطهور  
ومصطبة وزوار  
عم يرصدوا ماضي الأيام العجيبة  
بصري يا عين بصري

tu, me rejonharàs benèu aquestes ser  
trobarei lo sòm e tas pèrlas jol coïssin  
tu, encara fa jorn, ieu t'esperi aïa  
que los sòmis arriben, qu'apareixerà ton sen  
ieu, vendrà agachar dins tos vélhs, un mirall  
un rebat, mon retrach, ton ème corporal  
tombarà de contundint dins ta granda espirala  
te vendrà agachar dins un darrer badall  
ton iris me farà dintrar dins ton astrada  
ton estelum entier vendrà la davalada

vagí lo temps dei sòmis a passat  
que la patj, sota d'aubres enavruts  
agí veirem lei retrachs daurats  
dins la brac d'unes amics oblidats  
anbin narem un jorn acampats  
liberats de l'aura dei temps passats  
s'espelirem

siam sus una dralha polida  
tu mon amiga preusa lega  
vivem la vida au bord de l'iga  
ou! passa lila man mon còr a d'eniuas  
cachaire d'amor encara desida  
mein van en vòu, ton arma m'atira  
visqueriam pas en van  
l'abonde me calma, estranya lei  
ai que die remembres de doça via  
aqueva vida un jorn s'arresta  
estranja lei

ange dei temps de vaga somiada  
ai ges de tencha  
l'onda escata mei piadas  
fem de fuecs sens fin  
d'enfants se'n van  
viven seno vam es brut  
son pichons, de sants bessai pas  
son decento se'n van sens bronch  
mon dessenh ditz ren  
sens ges d'ençeno brutla te vòli tu  
monde ensem exista pas enfin eisiti pus  
ai de sau dins mei saumes  
de sang de fauve deçauput  
de centenals de centaures morts  
que m'aurrián defendut  
siáu paravla d'aur  
parli pareis qu'es d'art  
testard descendent dan parlar mut  
estent, qu'es tard parlam d'art madur  
pas d'armadura parli l'arma pura  
ma lenga dura  
tant viva t'a convençut, es consensus  
lenga fusta creses qu'es lo parlar gus

fas just lo faux es fas en fach es fòu  
estraiam mai que qò que penò  
qu'aviam cresegut  
fem de fuecs sens fe enfin es van  
tau far lo verbe lutz  
fau de fuelhas foscas de rimas just  
per pas perdre l'us  
es l'espèr que m'a permes dins l'ermàs  
d'èsser fòrt pas tus  
e sempre es detràs la mòrt  
que aliás mon còr i atv  
quand partirai  
vos va direu ana  
me viuu coma un ancèu  
leugier  
que montarà  
tant e encara totjorn  
mai leu  
totjorn mai aut sens se sociar  
d'onte son viatge  
s'acabarà

## ME'N VAU

ai l'arma gelada e la man geinada  
e lo gibre estaca mei labras  
e mon pitre s'abra sota lei cedes

mei bregas liuras  
gotas de vida

que degun lei gosta  
diáu ieu l'òdia e la faula  
e la fauta que brutla  
e la fam sen fin  
l'enfant sen filha  
per li dire « tant »  
diáu lo temps las que passa lèu

onte mén van degun li va  
detrás lei vau  
que lo vent d'ivern  
se lèva e selava  
ma paraula lorda

me diáu negat  
dins una dorga seca  
sen ges de gota  
un ange me toca  
e aluencha la fosca  
mon bof s'amorça escota

ma lenga s'engana de rota

diáu la frucha poirida  
la lucha perduda  
d'aquesta epoca  
lo voide lo gost de la luna  
aluca lo potz e tutxa  
diáu la justa lutxescota


capiti pus de dormir  
e piti pus ai pietat pus  
capissi pus de morir  
de corre fall rire capiti pus  
despassar la manca e

mon cor de tanca tant

Quand serai mòrt  
M'enterraretz  
Al pus fons de la cava  
AEIOU

vòli volar pus lo serre  
luenh de la terra  
vòli danscar pus  
lo monde endormit  
coma un fiu de seda banhada

pòus de l'artèri  
es lo potz de l'art  
èra lo postulat de l'apòstol  
èri la poussa podra a la boca



lenga morta èstre brut  
letra muta laissar brutlar l'us alucat

l'a ges de dolor dins mon còr torn  
diàu dadol me'n vau  
coma l'esmaut romput m'esmauguet  
cu saup ce que vau  
aqueu monde sens color

perdi l'espèr qu'ai  
perque non soi  
es per èstre onèste  
l'espèr tu l'as  
ieu l'aspre l'ai pres

quiti lo monde endormit  
e quiti tot  
a mièja lutz  
caprici tu de mon nis  
guitar de sorrire  
capiti püs  
de passar la man e

mon còr s'estaca tant

se vaïd s'auborant d'au piveu de la nuech  
l'assèti freoc  
per leis oras cremadas  
e la ròsa d'estiu que va tombar  
ma febre partirem devers l'adrech d'un lamp  
qu'es aquí coma aguò que se fau enanar »  
(Jòrgi Reboul)

me'n vau onte degun li va  
sens ges de camin  
quand sarai mort enterratz me  
luenh deis velhs d'au monde brut  
solet  
toei meis amics prendràn  
de flors passidas  
per lei metre dus ma tomba  
onte vau demorar  
tot solet  
y'en faguètz pas  
me'n vau per mielhs tornar  
emai cramar dins lo cèu  
fugir lo monde crudèu  
sarai coma un aucèu me'n vau

me vau jifar d'amont  
e bautar dins lo ren  
veire la bauca lei baumas lei bauç  
leis avencs  
auçar mitat leis vèlhs au luent  
avans de m'amorçar  
veirai Canaan uei e Sanaa deman  
l'aurà de fuec daw Ponent au Levant  
se levarà l'aura finala e sarà l'auba  
d'un monde perduto

sarà vengut lo temps dei Leviatans  
e dei demons daw mitan daw monde

onte me'n vau degun li va

la vida es una lucha sens relàmbi  
es ansin.

diáu la gelosia emai l'amor  
la mort e l'ambrosia  
la racina d'artemisa e la fuetxa d'anís  
diáu lo soleu de maganha  
que se'n gança de toei vòstei jutjaments  
que son càrcer s'afondra enfin  
sarai ben leu mai liure  
qu'un libre sens tencha  
mai viu qu'un pantau clus  
que pus ren empacha en fach  
ma paraula es ma vida e

## - PICHÒTA FLOR (paraulas e música rodín)

conten un extrach de "lei mòts" (Nicola Alziani) cantat per Nicola, e "queln soi lhevada" (Michel Matfrand) cantat per Nadau

## - REI DE LA LUNA (paraulas e música rodín)

Rosalie Baudry, Annabelle Baudry, Anaïs Lelièvre, Misè Babilha\* (cant) Zoé Arnard (vòtz)

conten un extrach de "auriáu aimat" (Miquela Bramerie) cantat per Miquela

## - LEIS ALAS DAU TEMPS (paraulas e música rodín)

Laetitia Dutech (batariá) Romain Baudoin (sansònha) - conten un extrach de "la nòvia" (trad) cantat per Rosina de Peira

## - PENSARAI EN TU (paraulas rodín - música V & C Laborde e rodín)

Aminha Araújo, Lila Fraysse, Caroline Dufau (cant) Gilú Amaral (percussions)

Valentin Laborde (sansònha) Corentin Laborde (arpa)

conten un extrach de "lo desligair" (V & C Laborde) per ILIXO

## - MA CANÇON (paraulas rodín - música V & C Laborde e rodín)

Valentin Laborde (sansònha) Corentin Laborde (arpa)

conten un extrach de "mon Dieu" (J.M. Mariou) cantat per Miquela e "calà la pluia" (Pelhon - Mauris) cantat per Mauris

## - VÒLI Feat. UÈI (paraulas rodín - música Denis Sampieri e rodín)

Denis Sampieri e Guy Sampieri (cant)

\* Misè Babilha es: Magali Bigot, Joëlle Fendiklian, Isabelle Miard, Angelina Mousny, Noémie Saut, Lotty Thyssen e Cécile Van den Avenne

## - CAMIN DE L'ESTELA (paraulas e música rodín)

Sébastien Spessa (guitarra) Denis e Guy Sampieri (percussions) Estela Blénet (vòtz)

## - LO BAUÇ (paraulas e música rodín)

Hugo Linns (viola e violões) Loïc Woistrowski (percussions) Romain Colautti (contrabassa) Valentin Laborde (sansònha)

La Roquette\* (cant) Aurélie Cucca (violon) Lisa Blanchet (vòtz)

## - TEMPS DEI SÒMIS (paraulas rodín, Loïs Pezet, Alaïa Mansour - música rodín, Phonkhead, Loïs Pezet)

Loïs Pezet (cant), Alaïa Mansour (vòtz)

conten una interpretacion de "requiem" (paraulas e música rodín) cantat originalament per la Roquette

## - ME'N VAU (paraulas e música rodín)

Valentin Laborde (sansònha) Corentin Laborde (arpa)

Rosalie Baudry, Annabelle Baudry, Anaïs Lelièvre (cant) Zoé Arnard (vòtz)

conten un extrach de "lo boïer" (trad) collectat per la Talvera auprès de Marthe Navjac, a Castelnau de Mandallaz (12)

\*La Roquette es: Ethel Bouquin, Gaëlle Lévéque, Audrey Peinado, Mélodie Perrin, Violène Riefolo e Fanny Tulaire

produsit per rodín per Pantais Records

enregistrat per Gerald Kuentz au Denger studio, levat:

"leis alas dav temps" batariá e sansònha enregistradas per Matèu Baudoin a Luc

"lo bauç": viola e violões enregistrats per Hugo Linns a son ostau, Olinda - Brasiu

"pensarai en tu" vòtz e percussions enregistradas a Recife - Brasiu

mesclat au Denger studio Marsella per Gerald Kuentz e rodín

levat "rei de la luna", "ma cançon", "temps dei sòmis" e "me'n vau - part 2" mesclats per Olivier Marzullo e rodín

masterisat per Dan Millic e Engine Room Audio, New York

fotografia: Santi Oliveri e arquius personaus • dessenh: Lauren Napolitano

escritura e grafisme: rodín

cuberta libret, fotografia: Corentin Laborde, dessenh: Cosmic Nuggets

Vòli mercejar:

bèu promier meigens, que sens elei bariàu pas quau siàu. Mon paire per la musica, ma  
maire per la poesia e lo sostén permanent, ma sòrre per la força e lo sostén. Amic Bedel  
per m'aguer sostengut tre la debuta e partejat mon camin e mei miséries, e mes en  
imatges mei dires e mei cantas. Sébastien Perrier (amico dempuèi 3 generacions) e Jean  
Philippe Fabrer - Phonkhead per aguer cresegut en ieu e llançat aquesta aventura.  
Denis Sampieri per la musica e l'amistat dempuèi mai de 20 ans. Gerald Kuentz per la  
pacientia e l'escota, lo son e la fo. Tot lo polit monde present sus aqueste disque, per  
sa fisanca, per son umanitat e son amistat. La familia Laborde, paire maire e fius per  
son acvelh e sa poesia. Manuel Barthélémy, per èstre un tant grand mossur. Tamben  
um obrigado muito grande por os amigos do Brasil: Hugo, Aninha, Joana. Adrien  
Berthalon, per son amistat e sa disponibilitat. Estela, per sa pacientia granda, son  
inspiracion, m'aguer donat sempre lo vam d'èsser un uman melhor. Fab e Cyrielle  
per son amistat preciosa e per aguer donat mon nom au pichon Leon. Caro e  
Lila per èstre de grandei dònas de nostra cultura, siatz lei reginas.  
La familia Baudry, parents e enfants per lo sostén, e Rosalie per  
la rire e lo soleu au quotidian. Lo collectiu Detz per l'aventura  
e l'amistat. Un grand mercés ai soscritors que me faguèron  
fisanca e renderon possibla la fabricacion d'aqueste disque

